









Re ka Nna le Leungo la Moya o o Boitshepo

BALA BAATLHODI 13:25. Moya o o boitshepo o ne wa dira gore Samesone a nne maatla. Moya o o boitshepo o nonotsha botsala jwa rona le Modimo ka go re thusa go bontsha dinonofo tsa botlhokwa.

1. Bala ka dinonofo di le robongwe tse Bagalatia 5:22, 23 e di bitsang “maungo a moya.”
2. Mo tlase fano, tlhopha dinonofo di le thataro tse e leng karolo ya leungo la moya.
3. Mo dikgolokweng tse tharo tse di se nang sepe, kwala dinonofo tse di sa umakiwang. (Se se ka thusang: Samesone o ne a bontsha nngwe ya dinonofo tseo. Bala Bahebera 11:32, 33.)
4. Segolola dinonofo tse robonngwe tsa leungo la moya mme o di kgomaretse mo setlhareng se se mo tsebe 2.





Ke nonofo efe e o
batlang go e tokafatsa?

**Rapelela moyo o o
boitshepo mme o
kope Jehofa gore
a go thuse go
bontsha dikarolo
tsa leungo la one!**